

t57_funct_2 (TMQn- hUGwTvDtEbsN2H4yGUcGgbHFkXUZygi)

October 27, 2020

Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v2_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_relset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v3_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. ((v1_relat_1 X1) \wedge (v5_relat_1 X1 X0)) \Rightarrow (v2_funct_2 X1 X0) \Leftrightarrow (k2_relset_1 X0 X1 = X0) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1))) \Rightarrow (((v1_funct_1 X2) \wedge (v2_funct_1 X2) \wedge (v2_funct_2 X2 X1))) \Rightarrow ((v1_funct_1 X2) \wedge (v3_funct_2 X2 X0 X1))) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1))) \Rightarrow ((v4_relat_1 X2 X0) \wedge (v5_relat_1 X2 X1)) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1))) \Rightarrow (v1_relat_1 X2) \quad (4)$$

Theorem 1

$$\forall X0. \forall X1. ((v1_funct_1 X1) \wedge ((v1_funct_2 X1 X0 X0) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X0)))))) \Rightarrow (((v2_funct_1 X1) \wedge (k2_relset_1 X0 X1 = X0)) \Rightarrow ((v1_funct_1 X1) \wedge ((v1_funct_2 X1 X0 X0) \wedge ((v3_funct_2 X1 X0 X0) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X0)))))))$$